









DAIWAステンレスロープ規格表

(SUS304・316/Steel Use Stainless)

大和工業株式会社

<http://www.daiwa-rope.co.jp>

構成	径 mm	切断荷重		<参考> 単位質量	
		Kgf	KN	Kg/200M	Kg/1000M
 7×7 SUS304 SB種	0.27	6.00	0.059	0.058	0.29
	0.36	10.0	0.098	0.104	0.52
	0.45	16.0	0.157	0.162	0.81
	0.54	23.0	0.226	0.240	1.20
	0.62	32.0	0.314	0.320	1.60
	0.72	43.0	0.422	0.420	2.10
	0.81	60.0	0.588	0.524	2.62
	0.92	72.0	0.706	0.650	3.25
	1.0	80.0	0.740	0.900	4.50
	1.2	109	1.07	1.26	6.30
	1.5	170	1.67	1.85	9.25
	2.0	290	2.84	3.36	16.8
	2.5	460	4.51	5.28	26.4
	3.0	660	6.47	7.58	37.9
	3.5	900	8.83	10.7	53.3
	4.0	1,142	11.2	13.5	67.3
	5.0	1,795	17.6	21.0	105
	6.0	2,570	25.2	30.2	151
	7×7 SUS316 SA種	2.0	260	2.55	3.36
3.0		585	5.74	7.58	37.9
4.0		1,040	10.2	13.5	67.3
5.0		1,621	15.9	21.0	105
6.0		2,325	22.8	30.2	151
 7×19 SUS304 SB種	1.0	75	0.736	0.80	4.00
	1.2	109	1.07	1.20	6.00
	1.5	160	1.57	1.80	9.00
	2.0	280	2.75	3.36	16.8
	2.5	435	4.27	5.26	26.3
	3.0	625	6.13	7.56	37.8
	3.5	835	8.19	10.6	52.8
	4.0	1,090	10.7	13.4	67.1
	5.0	1,700	16.7	21.0	105
	6.0	2,460	24.1	30.4	152
	8.0	4,701	46.1	54.8	274
	9.0	5,955	58.4	69.4	347
	10	6,975	68.4	85.6	428
7×19 SUS316 SA種	12	10,044	98.5	123	617
	14	13,664	134	168	840
	16	16,927	166	220	1,100
	18	21,414	210	278	1,390
	20	26,411	259	342	1,710
	3.0	565	5.54	7.56	37.8
	4.0	970	9.51	13.4	67.0
	5.0	1,520	14.9	21.0	105
	6.0	2,190	21.5	30.4	152
	8.0	3,763	36.9	52.4	274
1×19 SUS304 SB種	9.0	4,762	46.7	66.4	347
	10	5,619	55.1	83.0	428
	12	8,086	79.3	118	617
	14	11,013	108	158	840
	16	13,664	134	209	1,100
	18	17,233	169	278	1,390
	20	21,312	209	342	1,710

構成	径 mm	切断荷重		<参考> 単位質量	
		Kgf	KN	Kg/200M	Kg/1000M
 6×7 SUS304 SB種	3.0	551	5.40	6.50	32.4
	4.0	1,000	9.80	11.1	55.3
	5.0	1,500	14.7	17.4	87.0
	6.0	2,153	21.1	24.3	121.3
 7×37 SUS304 SB種	6.0	2,260	22.2	29.2	146
	8.0	4,813	47.2	54.2	271
	9.0	5,792	56.8	68.6	343
	10	7,148	70.1	84.6	423
	12	10,299	101	122	610
	14	13,256	130	166	830
	16	17,335	170	216	1,080
	18	21,924	215	274	1,370
	20	27,124	266	338	1,690
	22	30,999	304	410	2,050
	24	36,914	362	488	2,440
	26	43,338	425	572	2,860
	28	50,272	493	664	3,320
 6×24 SUS304 SB種	6.0	1,816	17.8	24.2	121
	8.0	3,224	31.6	39.6	198
	9.0	4,071	39.9	50.7	254
	10	5,031	49.3	63.9	320
	12	7,245	71.0	92.1	461
	14	9,857	96.6	130	647
	16	12,857	126	163	813
	18	16,316	160	207	1,036
 6×37 SUS304 SB種	20	20,102	197	255	1,277
	22	25,204	247	314	1,571
	24	30,265	296.6	362	1,812
	6.0	1,960	19.2	24.3	122
	8.0	4,069	39.9	47.0	235
	9.0	4,895	48.0	59.4	297
	10	6,047	59.3	73.2	366
	12	8,708	85.4	106	528
	14	11,217	110	144	718
	16	14,684	144	188	938
 6×19 SUS304 SB種	18	18,559	182	238	1,190
	20	22,944	225	294	1,470
	22	26,309	258	354	1,770
	24	31,305	307	422	2,110
	4.0	1,020	10.0	12.2	61.2
	5.0	1,582	15.5	17.7	88.3
	6.0	2,265	22.2	25.1	126
	8.0	3,936	38.6	47.6	238
 IWRC 6×Fi(29) SUS304 SB種	9.0	4,986	48.9	60.2	301
	10.0	5,843	57.3	74.2	371
	12.0	8,413	82.5	107	535
	14.0	11,421	112	146	728
	16.0	14,174	139	190	950
	8.0	4,670	45.8	57.4	287
	9.0	5,914	58.0	71.2	356
10	6,924	67.9	89.8	449	
12	9,530	93.5	128	640	

2020.4.01現在

【参考】 1kf = 0.009807kN 1kN = 0.101972tf